

Start crop Point




End crop Point







MSA length = 13777

```
-----
AAAC TAAGAAGTGGTGAATATTTTATTTGTAATTATTAAAAAGTTTTAATTCCATAATACAAGAAATCATTTCCTTAT-----
AAACCGAAGCATAGGGGAAATCTTTGGGGTCATTGAGGAAAAGTTCTAAATTTCACATTAGGCGAAACCACTCCGTTAT-----GGGAGGATGTTAGAACGGGAAGAAGTCGAAGATTACCTTGTCATGTTAATATTAAAGAAG-----
AAACCGAAGCATAGGGGAAATCTTTGGGGTCATTGAGGAAAAGTTCTAAATTTCACATTAGGCGAAACCACTCCGTTAT-----GGGAGGATGTTAGAACGGGAAGAAGTCGAAGATTACCTTGTCATGTTAATATTAAAGAAG-----
-----GGGAGGATGTTAGAACGGGAAGAAGTCGAAGATTACCTTGTCATGTTAATATTAAAGAAG-----
AAACCGAAGCATAGGGGAAATCTTTGGGGTCATTGAGGAAAAGTTCTAAATTTCACATTAGGCGAAACCACTCCGTTAT-----GGGAGGATGTTAGAACGGGAAGAAGTCGAAGATTACCTTGTCATGTTAATATTAAAGAA-----
-----GGGAGGATGTTAGAACGGGAAGAAGTCGAAGATTACCTTGTCATGTTAATATTAAAGAAGG-----
-----GGGAGGATGTTAGAACGGGAAGAAGTCGAAGATTACCTTGTCATGTTAATATTAAAGAAGGC-----
-----CGAAGCATAGGGGAAATCTTTGGGGTCATTGAGGAAAAGTTCTAAATTTCACATTAGGCGAAACCACTCCGTTAT-----GGGAGGATGTTAGAACGGGAAGAAGTCGAAGATTACCTTGTCATGTTAATATTAAAGAAGGCCGATAGAGGGG
-----GGGAGGATGTTAGAACGGGAAGAAGTCGAAGATTACCTTGTCATGTTAATATTAAAGAAGGCCGATAGAGGGG
-----GCTGAGAACGCTGACAGTGAGC
-----CTAAGCATATCGAAGCGATAAAA-TCGAACGTGTTCTTCGACGCGTTAATGCGAAATACGCCGATAGAGGGG
-----TTAT
-----CTAAGCATATCGAAGCGATAAAA-TCGAACGTGTTCTTCGACGCGTTAATGCGAAATACGCCGATAGAGGGG
```







ta.b.bed_uf.bed_g_1.bed_fm_1.bed_0_0_bcln.fa_aln.fa_cl.fa_gs.f
size: 13777bp; fragments: 1027; full length: 0 (>=12399.3bp)

After TEtrimmer 13777 bp







17.fasta.b.bed_uf.bed_g_1.bed_fm_1.bed_0_0_bcln.fa_aln.fa_cl.f
size: 13929bp; fragments: 1044; full length: 0 (>=12536.1bp)

After TEtrimmer Extended plot Blue lines are boundaries




TE: rnd_5_family_15117
size: 12207bp; fragments: 347; full length: 5 (≥ 10986.3 bp)


Before TEtrimmer 12207 bp



After TETrimmer ORF and PFAM domain plot



Before TEtrimmer ORF and PFAM domain plot



Dotplot

(windowsize = 25, threshold = 50.00 10/10/25)

